



*Crna Gora*  
Ministarstvo prosvjete



## **STANDARD ZANIMANJA**

# **BRODSKI MAZAČ**

## SADRŽAJ

---

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | OPŠTE INFORMACIJE O ZANIMANJU.....                           | 2  |
| 2.    | TIPIČNI POSLOVI U OKVIRU ZANIMANJA .....                     | 3  |
| 3.    | KLJUČNI POSLOVI.....   | 4  |
| 3.1.  | GRUPA POSLOVA: ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA ..... | 4  |
| 3.2.  | GRUPA POSLOVA: PRIPREMA POSLA I RADNOG MJESTA .....          | 6  |
| 3.3.  | GRUPA POSLOVA: OPERATIVNI POSLOVI.....                       | 8  |
| 3.4.  | GRUPA POSLOVA: KOMERCIJALNI POSLOVI .....                    | 14 |
| 3.5.  | GRUPA POSLOVA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI.....                  | 15 |
| 3.6.  | GRUPA POSLOVA: POSLOVI RUKOVOĐENJA.....                      | 15 |
| 3.7.  | GRUPA POSLOVA: NADZOR RADA .....                             | 15 |
| 3.8.  | GRUPA POSLOVA: OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA .....                | 16 |
| 3.9.  | GRUPA POSLOVA: ODRŽAVANJE I POPRAVKE .....                   | 17 |
| 3.10. | GRUPA POSLOVA: KOMUNIKACIJA .....                            | 19 |
| 3.11. | GRUPA POSLOVA: OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLINE .....             | 20 |
| 4.    | OSTALE INFORMACIJE O ZANIMANJU.....                          | 21 |
| 5.    | REFERENTNI PODACI.....                                       | 22 |

**Napomena:**

**Svi izrazi koji se u ovom dokumentu koriste u muškom rodu, obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.**

## **1. OPŠTE INFORMACIJE O ZANIMANJU**

---

**NAZIV ZANIMANJA:** BRODSKI MAZAČ

**NIVO:** III

**OPIS ZANIMANJA:**

Brodski mazač je angažovan na poslovima posluživanja brodskih mašina i uređaja. Učestvuje u pripremi brodskih mašina i uređaja za startovanje. Angažovan je na poslovima očitavanja vrijednosti radnih parametara brodskih mašina i uređaja i učestvuje u aktivnostima njihovog zaustavljanja, u skladu sa propisanom procedurom. Zadužen je za čistoću u mašinskom prostoru i primjenjuje mjere zaštite i zdravlja na radu, zaštite života na moru, u skladu sa propisima.

### **KOMPETENCIJE**

**Brodski mazač:**

- Planira i organizuje sopstveni rad za realizaciju radnih zadataka prema prioritetu
- Priprema potrebne resurse za realizaciju radnog zadatka
- Priprema radni prostor za održavanje brodskih mašina i uređaja
- Poslužuje glavnu pogonsku mašinu
- Poslužuje pomoćne mašine i uređaje
- Poslužuje brodske parne kotlove
- Poslužuje brodske generatore i električne uređaje
- Poslužuje uređaje za nuždu i sigurnost broda
- Drži stražu u mašinskom prostoru
- Priprema narudžbu i vrši prijem potrošnog materijala
- Vodi potrebnu dokumentaciju u mašinskom prostoru, pod nadzorom
- Sprovodi postupke za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa standardima
- Održava i vrši popravku brodske konstrukcije, brodskih mašina i uređaja
- Održava alat i čistoću mašinskog prostora na brodu
- Obavlja komunikaciju sa oficirima i članovima posade broda
- Primjenjuje mjere međunarodnih i nacionalnih propisa o zaštiti i zdravlju na radu, i zaštiti okoline

## 2. TIPIČNI POSLOVI U OKVIRU ZANIMANJA

| Grupe poslova                                  | Ključni poslovi   |
|--|---|
| <b>Analiza, planiranje i organizacija rada</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiziranje radnih zadataka u cilju planiranja i organizacije rada</li> <li>- Planiranje i organizovanje sopstvenog rada za realizaciju radnih zadataka prema prioritetu</li> </ul>   |
| <b>Priprema posla i radnog mjesta</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremanje potrebnih resursa za realizaciju radnog zadatka</li> <li>- Pripremanje radnog prostora za održavanje brodskih mašina i uređaja</li> </ul>  |
| <b>Operativni poslovi</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posluživanje glavne pogonske mašine</li> <li>- Posluživanje pomoćnih mašina i uređaja</li> <li>- Posluživanje brodskih parnih kotlova</li> <li>- Posluživanje brodskih generatora i električnih uređaja</li> <li>- Posluživanje uređaja za nuždu i sigurnost broda</li> <li>- Držanje straže u mašinskom prostoru</li> </ul> |
| <b>Komercijalni poslovi</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremanje narudžbe i prijem potrošnog materijala</li> </ul>  |
| <b>Administrativni poslovi</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vođenje potrebne dokumentacije u mašinskom prostoru, pod nadzorom</li> </ul>   |
| <b>Poslovi rukovođenja</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema poslova rukovođenja</li> </ul>  |
| <b>Nadzor rada</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nema poslova nadzora</li> </ul>  |
| <b>Obezbjedivanje kvaliteta</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprovodenje postupaka za kontrolu kvaliteta rada, u skladu sa standardima</li> </ul>   |
| <b>Održavanje i popravke</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Održavanje i popravke brodske konstrukcije, brodskih mašina i uređaja</li> <li>- Održavanje alata i čistoće mašinskog prostora na brodu</li> </ul>   |
| <b>Komunikacija</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obavljanje komunikacije sa oficirima i članovima posade broda</li> </ul>   |
| <b>Očuvanje zdravlja i okoline</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Primjenjivanje mjera međunarodnih i nacionalnih propisa o zaštiti i zdravlju na radu, i zaštiti okoline</li> </ul>   |

### 3. KLJUČNI POSLOVI

#### 3.1. GRUPA POSLOVA: ANALIZA, PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA

##### 3.1.1. Ključni posao: Analiziranje radnih zadataka u cilju planiranja i organizacije rada

###### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Pregleda radne zadatke koji su mu izdati od strane nadređenog oficira maštine u cilju planiranja aktivnosti i neophodnih resursa za njegovu realizaciju
- Pregleda radne zadatke koju su planirani **programom održavanja brodskih mašina i uređaja** i pripadajućih sistema

**Program održavanja:** knjiga održavanja i softverski paket

**Brodske mašine i uređaji:** SUS motori (dizel motori i gasne turbine), parne turbine, električne mašine i uređaji, pumpe, kompresori, ventilatori, separatori i dr.

**Sistemi:** sistem goriva, sistem za podmazivanje, sistem za hlađenje, sistem vazduha, sistem pare, sistem električne distribucije i dr.

- Pregleda **tehničku i pogonsku dokumentaciju** i koristi instrukcione knjige, u skladu sa radnim zadatkom

**Tehnička i pogonska dokumentacija:** brodske šeme, skice, radionički crteži, planske procedure

###### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Termodinamički procesi oto i dizel motora, parnih i gasnih turbina
- Karakteristike rada transformatora, sinhronih mašina, asinhronih mašina, mašina jednosmjerne struje, akumulatora i dr.
- Brodski pogonski, pomoćni i električni sistemi
- Hidrodinamika i hidrostatika
- Pneumatika
- Tehnologija materijala i obrade materijala
- Elementi radnog naloga
- Tehnička dokumentacija

**3.1.2. Ključni posao: Planiranje i organizovanje sopstvenog rada za realizaciju radnih zadataka prema prioritetu**

**Aktivnosti za realizaciju ključnog posla**

**Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:**

- Procjenjuje vrijeme trajanja rada u cjelini i po fazama, u skladu sa zahtjevima zadatka i uputstvom nadređenog oficira maštine
- Obezbjeduje potreban **alat, alatne maštine** i druga sredstva za rad koja su mu potrebna za realizaciju dodijeljenih aktivnosti

**Alat:** stezni alat, mjerni alat, rezani alat, ručni alat i ručni alat sa sopstvenim pogonom

**Alatne maštine:** stona bušilica, strug, glodalica, rendisaljka i dr.

- Izrađuje plan za obavljanje radnog zadatka

**Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla**

- Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
- Organizacione sposobnosti
- Poslovna komunikacija
- Opšti i specijalni alati, alati za mašinsku i ručnu obradu

## 3.2. GRUPA POSLOVA: PRIPREMA POSLA I RADNOG MJESTA

### 3.2.1. Ključni posao: Pripremanje potrebnih resursa za realizaciju radnog zadatka

| Aktivnosti za realizaciju ključnog posla  |
|---|
| <p><b>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Priprema zaštitna sredstva i opremu potrebnu za realizaciju radnog zadatka i <b>protivpožarnu zaštitu</b> u cilju zaštite i zdravlja na radu, i <b>zaštite životne sredine</b><br/><b>Protivpožarna zaštita:</b> stacionarni sistemi za gašenje požara, prenosni i ručni aparati za gašenje požara, protiveksplozivna oprema<br/><b>Zaštita životne sredine:</b> izlivanje zagađujućih i toksičnih tečnosti</li><li>- Priprema neophodan alat, alatne mašine i uređaje potrebne za realizaciju radnog zadatka, prema uputstvu nadređenog oficira</li><li>- Priprema potrebne rezervne djelove i potrošni materijal za izvršenje radnih zadataka koji su mu dodijeljeni</li><li>- Priprema <b>opremu za komunikaciju</b>, u skladu sa propisima<br/><b>Oprema za komunikaciju:</b> VHF uređaji, walk and talk uređaji, razglosi, brodski telefoni</li><li>- Učestvuje u <b>isključivanju iz funkcije</b> radnih mašina i uređaja u cilju vršenja popravki i održavanja<br/><b>Isključivanje iz funkcije:</b> prekid dovoda goriva, ulja, vazduha, vode, pare, otpajanje električnih instalacija, izjednačavanje potencijala</li></ul> |
| Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Međunarodne konvencije SOLAS (<i>Safety of Life at Sea</i> – Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru), MARPOL (<i>Prevention of Pollution from Ships</i> - Međunarodna konvencija za sprečavanje zagađenja sa brodova), ILO (<i>International Labour Organization</i> - Međunarodna organizacija rada), ISM Code (<i>International Safety Management</i>)</li><li>- Uredaji za vezu</li><li>- Brodski pogonski, pomoćni i električni sistemi</li><li>- Sistemi cjevovoda i ventili</li><li>- Električna oprema i instalacije</li><li>- Protivpožarna zaštita</li></ul>   |

### 3.2.2. Ključni posao: Pripremanje radnog prostora za održavanje brodskih mašina i uređaja

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Postavlja znakove upozorenja i zabrane prilaska radnom mjestu u cilju obezbjedenja i zaštite na radu
- Provjerava **uslove rada** na radnom mjestu, u skladu sa opštim mjerama zaštite i zdravlja na radu

**Uslovi rada:** osvjetljenje, buka, vibracije, hemijski uslovi, izvori fizičke opasnosti i mikroklimatski uslovi (temperatura, vjetar, kiša, magla, sniježne padavine, atmosferska pražnjenja i dr.)

- Priprema **sredstva lične zaštite** (SLZ), u zavisnosti od posla i procjene rizika (*Risk Assessment*)

**Sredstva lične zaštite:** zaštitna obuća, zaštitna odjeća, zaštitne rukavice, šljem, štitnik za oči i lice, naočare, antifone za uši, kožna prečaga i dr.

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- ISM Code – Lična zaštitna oprema (PPE)
- Opšti i specijalni alati, alati za mašinsku i ručnu obradu
- Zaštita radnog mesta u zavisnosti od načina i uslova rada

### 3.3. GRUPA POSLOVA: OPERATIVNI POSLOVI

#### 3.3.1. Ključni posao: Posluživanje glavne pogonske mašine

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Učestvuje u pripremi **sistema glavne pogonske mašine** za startovanje, u zavisnosti od vrste i principa rada

**Sistemi:** sistem goriva, sistem uputnog i kontrolnog vazduha, sistem podmazivanja, sistem hlađenja, sistem ispirnog vazduha, hidraulični sistem, sistem pare, sistemi distribucije struje visokog napona

**Glavna pogonska mašina:** SUS motor, parna turbina, gasna turbina, elektro propulzija

- Očitava vrijednosti **radnih parametara** glavne pogonske mašine u svim **režimima rada** i o tome izvještava nadređenog oficira

**Radni parametri:** pritisak, temperatura, broj okretaja, obrtni moment, snaga i dr.

**Režimi rada:** manevarski režim rada, morski režim rada

- Potvrđuje alarmna stanja uređaja u radu i o tome izvještava nadređenog oficira
- Učestvuje u aktivnostima zaustavljanja glavne pogonske mašine
- Vrši provjeru nivoa tankova goriva, maziva i vode, dopunjava ih, i o tome izvještava nadređenog oficira

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Princip rada oto i dizel motora, parne turbine, gasne turbine i elektro propulzije
- Osnovi automatike, elektrotehnike i elektronike
- Kinematika, dinamika i statika
- Termodinamički procesi, prenos toploće, proizvodnja vodene pare
- Hidrodinamika i hidrostatika
- Pneumatika
- Mašinski elementi
- Principi rada mjernih instrumenata
- Tehnologija goriva, maziva i vode

### 3.3.2. Ključni posao: Posluživanje pomoćnih mašina i uređaja

| Aktivnosti za realizaciju ključnog posla   |
|--|
| <p><b>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Učestvuje u pripremi pomoćnih mašina i uređaja za startovanje, u zavisnosti od vrste i principa rada<br/><b>Pomoćne mašine i uređaji:</b> pumpe, kompresori, ventilator, kormilo uređaj, uređaji za izdavanje naredbi i vezu, destilacioni uređaji, separatori, izmjenjivači toplice, palubni uređaji</li><li>- Učestvuje u startovanju pomoćnih mašina i uređaja, u skladu sa odgovarajućom procedurom</li><li>- Očitava vrijednosti radnih parametra pomoćnih mašina i uređaja, i o tome izvještava nadređenog oficira</li><li>- Potvrđuje alarmna stanja uređaja u radu i o tome izvještava nadređenog oficira</li><li>- Učestvuje u aktivnostima zaustavljanja pomoćnih mašina i uređaja</li><li>- Vrši provjeru nivoa tankova goriva, maziva i vode, dopunjava ih, i o tome izvještava nadređenog oficira mašine</li></ul> |
| <p><b>Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Princip rada pomoćnih mašina i uređaja</li><li>- Mašinski elementi</li><li>- Osnovi automatike, elektrotehnike i elektronike</li><li>- Kinematika, dinamika i statika</li><li>- Termodinamički procesi, prenos toplice</li><li>- Hidrodinamika i hidrostatika</li><li>- Pneumatika</li><li>- Principi rada mjernih instrumenata</li><li>- Tehnologija goriva, maziva i vode</li></ul>   |

### 3.3.3. Ključni posao: Posluživanje brodskih parnih kotlova

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Učestvuje u pripremi **sistema brodskih parnih kotlova** za startovanje, u zavisnosti od vrste i principa rada  
**Sistemi:** sistem goriva, sistem napojne vode, sistem kondenzata, sistem cirkulacije vazduha, sistem parovoda i dr.  
**Brodski parni kotlovi:** utilizacioni, lučki, kombinovani
- Učestvuje u startovanju brodskih parnih kotlova u skladu sa odgovarajućom procedurom
- Očitava vrijednosti radnih parametra brodskih parnih kotlova
- Vrši provjeru nivoa tankova napojne vode, vode u kotlu, goriva, dopunjava ih, i o tome izvještava nadređenog oficira
- Učestvuje u aktivnostima zaustavljanja brodskih parnih kotlova
- Potvrđuje alarmna stanja uređaja u radu i o tome izvještava nadređenog oficira maštine

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Parni kotlovi (princip rada, konstruktivne izvedbe, armatura kotla)
- Osnovi automatike, elektrotehnike i elektronike
- Tehnologija goriva, maziva i vode
- Termodinamički procesi, prenos topote
- Hidrodinamika i hidrostatika
- Principi rada mjernih instrumenata
- Vrste naprezanja i opterećenja

### 3.3.4. Ključni posao: Posluživanje brodskih generatora i električnih uređaja

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Učestvuje u pripremi pogonske mašine brodskih generatora za startovanje, u zavisnosti od vrste i principa rada

**Pogonske mašine brodskih generatora:** dizel motor, parna turbina i gasna turbina

- Učestvuje u startovanju pogonske mašine brodskih generatora, u skladu sa odgovarajućom procedurom
- Učestvuje u pripremi brodskih generatora za ubacivanje u mrežu

**Priprema brodskih generatora:** izjednačavanje napona generatora sa naponom mreže, podešavanje frekvencije i faznog pomaka – sinhronizacija

- Startuje električne uređaje po nalogu nadređenog oficira, u skladu sa odgovarajućom procedurom

**Električni uređaji:** elektromotori, transformatori, rasvjetna tijela, ispravljači, invertori i dr.

- Očitava vrijednosti radnih parametra brodskih generatora i električnih uređaja i o tome izvještava nadređenog oficira mašine
- Potvrđuje alarmna stanja uređaja u radu, i o tome izvještava nadređenog oficira mašine
- Vrši provjeru nivoa tankova goriva, maziva i vode i prema potrebi ih dopunjava, i o tome izvještava nadređenog oficira mašine
- Učestvuje u aktivnostima rasterećenja generatora i električnih uređaja prilikom izbacivanja sa mreže
- Učestvuje u aktivnostima zaustavljanja pogonske mašine brodskih generatora

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Osnovi automatike, elektrotehnike i elektronike
- Princip rada generatora i električnih uređaja
- Proizvodnja i distribucija električne energije
- Principi rada dizel motora, parne turbine, gasne turbine
- Principi rada električne opreme
- Principi rada mjernih instrumenata

### 3.3.5. Ključni posao: Posluživanje uređaja za nuždu i sigurnost broda

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Učestvuje u pripremi **uređaja za nuždu i sigurnost broda** za startovanje, u zavisnosti od pogonske mašine  
**Uređaji za nuždu i sigurnost broda:** generator za nuždu, kompresor za nuždu, protivpožarna pupma za nuždu, motor čamca za spasavanje i dr.
- Startuje uređaje za nuždu i sigurnost broda u toku vježbe, u skladu sa odgovarajućom procedurom
- Očitava vrijednosti radnih parametra uređaja za nuždu i sigurnost broda
- Vrši provjeru nivoa tankova goriva, maziva i vode, dopunjava ih i o tome izvještava nadređenog oficira
- Potvrđuje alarmna stanja uređaja u radu, i o tome izvještava nadređenog oficira
- Učestvuje u aktivnostima zaustavljanja uređaja za nuždu i sigurnost broda

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Međunarodna konvencija SOLAS
- Osnovi automatike, elektrotehnike i elektronike
- Princip rada generatora i električnih uređaja
- Hidrodinamika i hidrostatika
- Principi rada mjernih instrumenata
- Termodinamički procesi, prenos toplote
- Zaštita i zdravlje na radu
- Zaštita životne sredine (Aneks 1, 4, 5 i 6 MARPOL)

### 3.3.6. Ključni posao: Držanje straže u mašinskom prostoru

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Obilazi mašinski prostor u cilju provjere stanja brodskih mašina i uređaja i pripadajućih Sistema, i o tome izvještava nadređenog oficira
- Uočava nepravilnosti u radu brodskih mašina i uređaja i pripadajućih Sistema, i o tome izvještava nadređenog oficira
- Vrši primopredaju straže i provjeru podataka u dnevniku mašinskog prostora
- Obavlja dežurstvo u mašinskom prostoru, u zavisnosti od **uslova plovidbe**

**Uslovi plovidbe:** uplovljenje, isplovljenje, sidrenje, plovidba u različitim vremenski uslovima i klimatskim zonama, plovidba kanalima, separacionim zonama, tjesnacima i dr.

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Međunarodna konvencija STCW (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping* - Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje ovlašćenja i vršenje brodske straže pomoraca)
- Poslovna komunikacija
- Postupak primopredaje straže
- Organizacija rada u mašinskom prostoru
- Vođenje dnevnika mašinskog prostora
- Nivoi rizika
- Brodski mašinski kompleks

### 3.4. GRUPA POSLOVA: KOMERCIJALNI POSLOVI

#### 3.4.1. Ključni posao: Pripremanje narudžbe i prijem potrošnog materijala

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

###### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Sastavlja narudžbu potrošnog materijala i dostavlja je nadređenom oficiru maštine
- Provjerava kvalitet i kvantitet dostavljenog potrošnog materijala i vrši njegov prijem
- Učestvuje u prijemu i skladištenju rezervnih djelova, goriva i maziva
- Primjenjuje procedure i međunarodne propise prilikom prijema goriva i maziva primjenjujući neophodne međunarodne propise

Propisi: MARPOL, ISM Code, SOPEP

- Uzima uzorke primljenog goriva i dostavlja ih nadređenom oficiru maštine
- Provjerava količinu primljenog goriva i maziva

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Opšti i specijalni alati, alati za mašinsku i ručnu obradu
- Konstruktivni djelovi brodskih maština i uređaja
- Rad na računaru
- Međunarodne konvencije: MARPOL, ISM Code, SOPEP

### 3.5. GRUPA POSLOVA: ADMINISTRATIVNI POSLOVI

#### 3.5.1. Ključni posao: Vođenje potrebne dokumentacije u mašinskom prostoru pod nadzorom

| Aktivnosti za realizaciju ključnog posla   |
|--|
| <p><b>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unosi podatke u dnevnik mašinskog prostora, pod nadzorom nadređenog oficira</li><li>- Sastavlja izvještaj o stanju goriva i maziva na osnovu izvršene provjere trenutnog stanja i dostavlja ga nadređenom oficiru mašine</li><li>- Sprovodi ISM Code i <b>zahtjeve</b> međunarodnih propisa o mjerama sigurnosti i zaštite u pisanoj formi<br/><b>Zahtjevi:</b> naređenja upravitelja mašine, pravila držanja straže, rad mašina i uređaja u otežanim uslovima okruženja i eksploracije</li></ul> |
| Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Osnovne veličine i jedinice i njihove skraćenice</li><li>- Međunarodne konvencije: MARPOL, ISM Code, STCW</li><li>- Rad na računaru</li><li>- Dnevnik mašinskog prostora</li></ul>   |

### 3.6. GRUPA POSLOVA: POSLOVI RUKOVOĐENJA

- Nema poslova rukovođenja

### 3.7. GRUPA POSLOVA: NADZOR RADA

- Nema poslova nadzora

### 3.8. GRUPA POSLOVA: OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA

#### 3.8.1. Ključni posao: Sprovođenje postupaka za kontrolu kvaliteta rada u skladu sa standardima

| Aktivnosti za realizaciju ključnog posla   |
|--|
| <p><b>Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Izvršava poslove i radne zadatke, u skladu sa važećim pravilima i standardima</li><li>- Obavlja faznu i završnu kontrolu kvaliteta realizacije radnog zadatka</li><li>- Sprovodi propise vezane za sigurnost posade i mjere zaštite i zdravlja na radu</li><li>- Koristi uređaje, alat i opremu, u skladu sa uputstvima proizvođača</li></ul> |
| Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Socijalna psihologija pomoraca</li><li>- Osnove sociologije</li><li>- Komunikacija</li><li>- Međunarodne konvencije iz oblasti pomorstva</li></ul>   |

### 3.9. GRUPA POSLOVA: ODRŽAVANJE I POPRAVKE

#### 3.9.1. Ključni posao: Održavanje i popravke brodske konstrukcije i brodskih mašina i uređaja

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Pregleda stanje **brodske konstrukcije** i o tome izvještava nadređenog oficira
  - Brodska konstrukcija:** poprečna i podužna, rebra, pregrade, spone, uzdužnjaci, oplata, proveze, podveze i dr.
- Vrši **popravke i zamjenu** oštećenih djelova konstrukcije prema nalogu nadređenog oficira
  - Popravke brodske konstrukcije:** uklanjanje rđe, čišćenje, priprema za nanošenje farbe, nanošenje farbe
  - Zamjena brodske konstrukcije:** rezanje djelova konstrukcije, priprema novog lima, spajanje, zavarivanje
- Pregleda stanje **spoljašnje konstrukcije** brodskih mašina i uređaja, i o tome obavještava nadređenog oficira
  - Spoljašnja konstrukcija:** temelji, nosači, oslonci, kućište
- Vrši **popravke i zamjene** oštećenih djelova **konstrukcije** brodskih mašina i uređaja, pod nadzorom nadređenog oficira
  - Popravke konstrukcije:** uklanjanje rđe, čišćenje, priprema za nanošenje farbe, nanošenje farbe
  - Zamjena konstrukcije:** zamjena vijaka, podloški, matica, čivija

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Osnove konstrukcije broad
- Mašinski materijali
- Tehnologija obrade materijala – rezanje i spajanje
- Antikorozivna zaštita

### 3.9.2. Ključni posao: Održavanje alata i čistoće mašinskog prostora na brodu

#### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

##### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Vrši odmašćivanje i čišćenje alata za rad upotrebom odgovarajućih sredstava za odmašćivanje i čišćenje
- Vrši odmašćivanje i čišćenje mašinskih **prostorija** upotrebom odgovarajućih sredstava za odmašćivanje i čišćenje

**Prostorije:** kaljužni prostor, podne površine, stepenište, unutrašnja oplata, kontrolna kabina, prostor dimnjaka, radionice, magacini, tankovi, kormilarnica i dr.

- Pravilno odlaže alat prema uputstvu proizvođača
- Učestvuje u servisiranju alata
- Vrši prijavu kvarova alata nadređenom oficiru maštine

#### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Korišćenje instrukcionih knjiga, uputstava i procedura
- Karakteristike alata
- Vještina rukovanja mjernim i radnim alatima
- Način odlaganja alata

### 3.10. GRUPA POSLOVA: KOMUNIKACIJA

#### 3.10.1. Ključni posao: Obavljanje komunikacije sa oficirima i članovima posade broda

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Komunicira sa oficirima i ostalim članovima posade broda, u skladu sa pravilima komunikacije koristeći stručnu terminologiju
- Vrši eksternu **komunikaciju** na engleskom jeziku

**Komunikacija:** usmeno, pismeno i elektronskim sredstvima

- Izvještava nadređenog oficira o izvršenom radnom zadatku koristeći jasnu, stručnu terminologiju
- Koristi uređaje za komunikaciju na brodu

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Rad na računaru
- Stručni engleski jezik iz oblasti pomorstva
- Vrste i princip rada uređaja za komunikaciju
- Pravila komuniciranja

### 3.11. GRUPA POSLOVA: OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLINE

#### 3.11.1. Ključni posao: Primjenjivanje mjera međunarodnih i nacionalnih propisa o zaštiti i zdravlju na radu i zaštiti okoline

##### Aktivnosti za realizaciju ključnog posla

###### Za uspješnu realizaciju ključnog posla, Brodski mazač:

- Sprovodi postupke i mjere zaštite i zdravlja na radu prilikom realizacije operativnih i drugih poslova, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima
- Primjenjuje međunarodne propise koji se odnose na zaštitu života na moru
- Sortira i odlaže otpad na odgovarajući način, u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine
- Primjenjuje zahtjeve koji se odnose na sigurnost i bezbjednost ljudi i broda
- Koristi sredstva i opremu za rad i zaštitu, u skladu sa standardima i uputstvima proizvođača

##### Oblasti znanja za realizaciju ključnog posla

- Standardi za obuku i trening pomoraca
- Međunarodne konvencije: SOLAS, MARPOL, ILO
- Protivpožarna zaštita
- Prva medicinska pomoć na brodu
- Zaštita i zdravlje na radu
- Zaštita životne sredine

#### 4. OSTALE INFORMACIJE O ZANIMANJU

|  |   |
|--|---|
| <b>Sektor i podsektor prema NOK-u</b>                                | Sektor: Saobraćaj i komunikacije<br>Podsektor: Saobraćaj  |
| <b>Šifra i naziv zanimanja ili grupe zanimanja prema SKZ/ ISCO-u</b> | 3151 Brodski inženjeri i tehničari  |
| <b>Tipično radno okruženje i uslovi rada</b>                         | Brodski mazač radi u mašinskom prostoru broda. Poslove obavlja uglavnom u zatvorenom prostoru. Uobičajena su i dežurstva. Dio poslova obavlja samostalno i odgovoran je za njihovu realizaciju, a određene poslove obavlja prema nalogu nadređenog oficira zajedno sa ostalim članovima posade. Tokom rada izložen je uticaju buke, visoke temperature i vibracija, isparavanja, hemikalija, spoljašnjih vremenskih uslova, mogućih napada pirata i dr. Tokom obavljanja poslova odvojen je od svoje porodice i mjesta stanovanja duži vremenski period. Koristi engleski jezik pri obavljanju radnih zadataka. |
| <b>Srodnna zanimanja</b>   | Brodomašinski oficir na radnom nivou, Brodomehaničar, Automehaničar   |
| <b>Ostale informacije</b>  |   |

## 5. REFERENTNI PODACI

---

**Naziv dokumenta:** Standard zanimanja Brodski mazač

**Kod dokumenta:** SZ-050130-BRMAZ

**Datum usvajanja dokumenta:** 26. decembar 2017. godine

**Sjednica nadležnog Savjeta na kojoj je dokument usvojen:** XX sjednica Savjeta za kvalifikacije

**Radna grupa za izradu dokumenta:**

1. Marjan Brčić, diplomirani inženjer brodomašinstva, stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu, „Montinspekt“ d.o.o. Podgorica
2. Gojko Ljesar, Inženjer brodomašinstva - upravitelj maštine, inspektor za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Kotor
3. Ivica Mišević, specijalista pomorskih nauka - upravitelj maštine, nastavnik, JU Srednja pomorska škola Kotor
4. Ivan Perčin, diplomirani inženjer brodomašinstva , nastavnik, JU Srednja pomorska škola Kotor
5. Vladan Šanović, bečelor pomorskih nauka - upravitelj maštine, „Mediteran shiping company“ Podgorica

**Koordinatori:**

Srđan Obradović, diplomirani pravnik, koordinator u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, Centar za stručno obrazovanje

Irena Kojović, magistar dizajna enterijera, samostalni savjetnik II u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija, Centar za stručno obrazovanje

**Ostale informacije:**

**Lektura:** Magdalena Jovanović, samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću, organizaciju događaja i lektorijsanje, Centar za stručno obrazovanje

**Dizajn i tehnička obrada:** Danilo Gogić, savjetnik I – administrator, Centar za stručno obrazovanje